


TRUTH
CENTERED
TRANSFORMATION

MODULE



**LITABA TSA CHELETE
TATAISO EA BAITHUTI**

Boitelo 1

TS'OANELO SEHLOPHA

Bala Matheu 6:19-24; 33.

- Re ka ithuta'ng litemaneng tsee mabapi le chelete?
- Ho sebeletsa chelete ho bolela'ng?
- Na see se bolela hore le ka mohla ha rea lokela ho nahana ka chelete?
- Ho ipolokela letlotlo leholimong ho bolela'ng? Re ka etsa see joang?
- Thuto ya Jesu e fapane jwang le setso sa rona?
- Temana ee e re bolella hore re lokela ho tsepamisa maikutlo ho eng?

Bala 1 Timothea 6:6-11.

- Boikutlo ba rōna ka chelete e lokela ho ba bofe?
 - Ke hobane'ng ha ho lebisa tlhokomelo kapa ho rata chelete ho le kotsi?
 - Pauluse o bolella Timothea hore a tsepamise kelello ho eng?
-

BUANG LE MOTHO

Chelete ha ea lokela ho ba sepheo sa rona:

- Na ke rata chelete? Na ke lula ke nahana ka mokhoa oa ho ba le chelete e ngata?
- Na ke khotsofetse ka seo ke nang le sona?
- Na ke ipolokela letlotlo leholimong kapa lefatšeng?

Mosebetsi o motle:

- Na ke lula ke sebetsa ka thata?
- Na ke khona ho hlokomela lelapa la ka?
- Ke bo-mang ba hlokanang sechabeng sa habo rona? Re ka ba thusa joang, re le batho ka bomong le re le sehlopha?

Rapellanang

Boitelo 2

Mabaka a etsang hore re iphumane re se na chelete e lekaneng

Bala sehlooho le (litemana) tsa mabaka, ebe u buisana le ho akaretsa taba ea sehlooho:

- **Botsoa** — Liproverbia 10:4, 13:4; 24:30-34

- **Ho hloka Kgotso/ Meharo** — Liproverbia 28:25

- **Barati ba Monate** — Liproverbia 21:17; 23:20-21

- **E hlabang** — Liproverbia 11:24

- **Booatla** — Liproverbia 3:13-16

- **Ho se mamele** — Liproverbia 28:13; 2 Likronike 24:20

Lebaka le leng leo ka lona re ka iphumanang re se na chelete e lekaneng ke **ho hloka toka**. Rapella thuso ea Molimo. Molimo ke motsoalle oa ba hateletsoeng le ba tobaneng le ho hloka toka.

Haeba u ikutloa eka ha u na letho le lekaneng 'me u ipotsa hore na ke hobane'ng ha Molimo a hlōlehile ho fana ka sohle seo u se hlokang, joale hlahloba bophelo ba hao lintlheng tse thathamisitsoeng ka holimo. Kōpa Molimo hore a u bontše kamoo u ka bang molato oa lintho tsena. Baka 'me u kope tšoarelo ho eena le ho u boNtsha mokhoa oa ho fetoha.

Boinehelo 3

Liphoso tse tloaelehileng tse entsoeng ha ho sebelisoa chelete.

Phoso ea 1: Ha ho mohla ke nahanang ka chelete ea ka

Phoso ea 2: Haeba ke e-na le eona, kea e sebelisa!

Phoso ea 3: Ha ke na ho lekaneng

Phoso ea 4: Ha ke khone ho ema, ke tlameha ho alima

Phoso ea 3: Ha ke na ho lekaneng

Bala Bafilipi 4:11-12.

- Khotsofalo ke eng?
- Pauluse o ile a re o khotsofetse tlas'a maemo afe?
- Na re khotsofalla seo re nang le sona?
- Haeba re khotsofetse, na hoo ho bolela hore ha rea lokela ho sebetsa ka thata ho fumana ho eketsehileng? Sheba Liproverbia 23:4-5 le Liproverbia 24:33-34.

Phoso ea 4: Ha ke khone ho ema, ke tlameha ho alima

Bala Liproverbia 22:7.

- Mathata a likoloto ke afe?
- Tse ling tsa lintho tseo batho ba kenang likolotong e le hore ba li reke ke life?
- Tsela e 'ngoe ea ho fumana lintho tseo re li batlang ke efe?

Boinehelo 4

Liphoso tse tloaelehileng tse entsoeng ha ho sebelisoa chelete.

Phoso ea 5: Ke lakatsa eka nka be ke e-na le chelete e ngata joaloka ba bang

Phoso ea 6: Ke futsanehile haholo hore nka fana

Phoso ea 7: Ke lula ke tšoenyehile ka chelete

Phoso ea 8: Ke sebelisa chelete ebile ke e fumana ka litsela tse sa hlomphehang Molimo

Phoso ea 6: Ke futsanehile haholo hore nka fana

Bala 2 Bakorinthe 8:1-5.

- Temana ee e re'ng ka ho fana ka linako tsa ho hloka?
- Re ka khothalletsa e mong le e mong joang hore a fane ho sa tsotellehe maemo a hae?

Modimo a o hlohonolofatse ha o fana.

Bala Malakia 3:10-12.

- Temana ee e re re etse'ng?
- Ho tla ba le phello efe haeba re etsa joalo?

Phoso ea 7: Ke lula ke tšoenyehile ka chelete

Bala Matheu 6:25-34.

- Molimo o re'ng ka ho tšoenyeha?
- Ke hobane'ng ha a re ha rea lokela ho tšoenyeha?
- Re lokela ho nahana ka eng ho e-na le hoo?
- Re ka etsa'ng hore re se ke ra tšoenyeha?
- Na ho na le nako eo ka eona re lokelang ho tšoenyeha?

Boinehelo 5

Na re tlatlapa Molimo?

Bala Malakia 3:8-12.

- Ba Iseraele ba ne ba utsoetsa Molimo joang?
- Liphello tsa ho tlatlapa Molimo ke life?
- Molimo o re ho tla etsahala'ng ha re ka tlisa karolo ea leshome kaofela?
- Karolo ea leshome kaofela ke eng?
- A le rona re tlatlapa Molimo?

Ho fana ho hongata bofutsaneng bo feteletseng

Bala 2 Bakorinthe 8:1-4.

- Na litho tsa kereke ea Macedonia e ne e le barui kapa mafutsana?
- Ba fane ka bokae?
- Boikutlo ba bona e ne e le bofe ka ho fana?
- Re ka ithuta'ng kerekeng ee?

Thuto ea 1: Moralo oa Papali ea Lichelete

Litsenyehelo tse Tloaelehileng tsa Khoeli le Khoeli			
Ntho	Nomoro ea linako/khoeli	Litsenyehelo ka nako	Kakaretso
Lijo	30	R2	60
Motlakase	1	R5	5
Thepa ea Lehae	1	R10	10
Litsenyehelo tse sa Lebelloang	1	R60	60
<i>Litsenyehelo tse ling tsa khoeli le khoeli, haeba li teng.....</i>			
	Kakaretso ea Litsenyehelo tsa Khoeli		
	Litsenyehelo tsa Selema = Litsenyehelo tsa Khoeli *12		

Litsenyehelo Tse Ling Tsa Selema			
Ntho	Palo ea linako/selema	Litsenyehelo ka nako	Kakaretso
Tefo ea Sekolo Hlakola	1		
Tefo ea Sekolo May	1		
Raese e Eketsehileng	3	30	
Litsenyehelo tsa Lekeno	1	300	
	Kakaretso ea Litsenyehelo Tse Ling Tsa Selema		

LETSENO	- LITEHELO TSE tloaelehileng tsa KHOELI	- LITJEHO TSE LING TSA SELEMO	= MATSATSI
2,500	-	-	=

Thuto ea 2: Tekanyetso ea Bohato ba Pele

Bala Lekenno la Hao la Net

A: Bala Kakaretso ea Chelete

Mohato oa pele ke ho fumana hore na re fumana chelete e kae ka selemo. Haeba u na le mosebetsi o tsitsitseng o u fang moputso sena ha se thata haholo. Leha ho le joalo, haeba u lema kapa u na le khoebo e nyenyane, joale u ka hakanya ka hohle kamoo u ka khonang. Hopola hore u lokela ho kenyelletsa mekhoha eohle eo u fumanang chelete ka eona. Leka ho bala chelete eo u e fumanang bakeng sa e 'ngoe le e 'ngoe. Nahana ka seo u se entseng selemong se fetileng. Ngola kakaretso ea chelete e kenang, eseng phaello feela, 'me u hopole ho kenyelletsa chelete eohle ea tiileng eo u tla e fumana likhoeling tse 12 tse tlang.

Chelete e kenang	Linako ka selemo	Chelete nako le nako	Kakaretso
KAOFELA			

Chate 1

B: Bala Litsenyehelo tsa Lekenno

Litsenyehelo	Linako ka selemo	Chelete nako le nako	Kakaretso
KAOFELA			

Chate 2

C: Bala Lekenno la Net

MOTSENO KAOFELA	- LITŠENYEHLO TSA LOKENO	= CHELETE EA NETE
	-	=

Chate 3

Thuto ea 2: Tlaleho ea Litsenyehelo tsa Lelapa

[illegible]

Thuto ea 3: Mehato ea Tekanyetso ea 2 & 3

Mohato oa 2: Bala Litlhoko tsa Hao

A: Tseba Litlhoko tsa Hao tsa Khoeli le Khoeli

Chate e Tloaelehileng ea Litsenyehelo tsa Khoeli

Ntho	Nomoro ea linako/khoeli	Litsenyehelo ka nako	Kakaretso
Lijo	30		
Motlakase	1		
Metsi			
Boshome			
Litsenyehelo tsa lelapa mohlala, ho hloekisa			
Thuto/Litefiso tsa Sekolo sa Khoeli le Khoeli			
Lipalangoang			
Kakaretso e nyane bakeng sa KHOELI E LE 'NGOE			
Bala 20% bakeng sa Litsenyehelo tse Fapaneng			
KAMELO KHOELI			
atisa makhetlo a 12 bakeng sa KAKARETSO EA SELEMO			

Chate 4

B: Lemoha Litsenyehelo Tse Ling

Chate ea Litsenyehelo Tse Ling

Ntho	Palo ea linako/selemo	Litsenyehelo ka nako	Kakaretso
Uniformo ea Sekolo			
Libuka tsa Sekolo			
Litefiso tsa Sekolo sa Nako le Nako			
Liaparo/Lieta			
Litokiso tsa Ntlo			
Kakaretso e nyane bakeng sa SELEMO SE LE MONG			
Bala 10% bakeng sa Litsenyehelo tse Fapaneng			
KAKARETSO TSA SELEMO			

Chate 5

Mohato oa 3 - Bala phapang

Joale bala phapang. Haeba u sebelisa chelete e fetang moputso oa hau, u tla qetella u e-na le nomoro e nyahamisang bakeng sa KAKARETSO.

MOKHOLO KA MOR'A LITEFISO	- TLOAELEHILE LITETEKO	- LITenyehelo TSE LING	= KAOFELA
	-	-	=

Chate 6

Thuto ea 4: Melao ea Morui, Motho ea futsanehileng

Chelete e kenang

Sehlopha se seng le se seng se fumana likarete tsa chelete tse 10 (kapa linaoa) potoloho ka 'ngoe

Litsenyehelo

Sehlopha ka seng se etsa qeto ea hore na se batla ho sebelisa chelete ea sona joang. Ha ua tlameha ho sebelisa likarete tsohle tsa hau tsa chelete ho potoloha.

Lijo - lijo tse peli ka letsatsi 5
- nama 7
- boleng bo phahameng 10

Motlakase 2

Ho kena sekolo bakeng sa bana 1 ngoana ka mong (o na le bana ba 3)

Lintho tsa Ntlo

- ntloana/ntlwana	5	sofa e ncha	2
- baesekele	2	ho lokisa marulelo	5
- TV	3	setirio	1

Likarete tsa ho kula

Haeba o kula o tlameha ho lefa likarete tse 2 bakeng sa chelete e lahlehileng le meriana. Haeba o sa khone ho lefa hanghang, o lahlehela ke likarete tse 3 ho tsoa moputsong o latelang (tse peli bakeng sa moriana le e 'ngoe bakeng sa litefiso tsa motho ea alimang chelete.)

Tsetelo

Potoloho e 'ngoe le e 'ngoe eo u ka e khethang ho tsetela chelete. Letsete le leng le le leng e tlameha ho ba likarete tse 3 tsa chelete. Bakeng sa letsete le leng le le leng la likarete tsa chelete tse 3 u fumana likarete tse eketsehileng tsa chelete tse 1 ka nako e 'ngoe le e 'ngoe eo u nang le eona. Ka nako efe kapa efe, o ka rekisa letsete la hau empa o tla fumana likarete tse 2 feela tsa chelete bakeng sa ho rekisa letsete la hau.

Ho kena sekolo

Ho ngoana e mong le e mong ea qetang mekhahlelo e meraro ea sekolo o tla fumana likarete tse ling tse 3 tsa chelete ka nako e 'ngoe le e 'ngoe.

Thuto ea 5: Ho etsa Tekanyetso Mohato oa 4

Mohato oa 4: Sebelisa e setseng ka bohlale

A: Hakanya hore na u ka etsa bokae sebakeng ka seng

Sebaka sa Lichelete	Boitlamo
Ho boloka	
Ho tsetela	
Ho fana	
Batla	
Ho Boloka ka ho khetheha	
Kakaretso:	

Chate 7

B: Kopanya kakaretso

C: Bapisa kakaretso ea Chate ea 6 (Moputso – Litsenyehelo)

D: Fetola ha ho hlokahala

Sebaka sa Lichelete	Boitlamo
Ho boloka	
Ho tsetela	
Ho fana	
Batla	
Ho Boloka ka ho khetheha	
Kakaretso:	

Chate 7 E Fetotsoe

Thuto ea 7: Ho Bala Phaello

Ho tseba hore na re etsa phaello, re hloka ho tseba lintho tse 2:

1. LOKENO – Chelete eo u e fumanang ha u rekisa sehlahisoa
2. LITSENYEHELO – Chelete eo re e sebelisitseng ho holisa kapa ho lokisa sehlahisoa

LEKENO - LITJEHO = MOLEMO

Mohlala 1 – Serapa sa Meroho sa Anna

Anna o na le boiphihlelo bo bongata ba ho lema meroho kaha a sebelitse masimong a lelapa labo ka lilemo tse ngata. O sa tsoa qala khoebo ea hae ea meroho. Ka mor'a kotulo ea hae ea pele Anna o ile a isa meroho ea hae 'marakeng 'me a e rekisa kaofela ka liranta tse 25. O ne a thabile haholo. Ho ne ho bonahala eka o na le chelete e ngata. Na u nahana hore Anna o na le khoebo e atlehileng?

Ntle le haeba Anna a tseba hore na o entse phaello kapa che, a ke ke a tseba hore na khoebo ea hae e atlehile le hore na o lokela ho e ntšetsa pele. Joale re tla sheba lirekoto tsa khoebo ho bona hore na o atlehile.

Litsenyehelo - Lethathamo la lintho tse hlokahalang	Litsenyehelo
- Peo	6
- Manyora	5
- Lisebelisoa	4
- Sebaka sa ho rekisa 'marakeng	2
- Mekotla ea polasetiki le mabokose	3
- Litekete tsa bese	1
Kakaretso	21
Chelete - Khakanyo	Chelete
Kakaretso	25

KAKARETSO MOTSENO	- LITŠEREHO TSOHLE	= MOLEMO
25	- 21	= 4

Lintlha tse ling tse lokelang ho nahanoa: _____

Nako ea ho Hola (palo ea likhoeli):	4
Lihora / khoeli:	12.5
Kakaretso (Lihora / khoeli x No. likhoeli):	50
Phaello / che. lihora:	0.08

Mohlala 2 – Likolobe tsa Pauluse

Pauluse o ruile likolobe. E se e le lilemo tse ngata a ruile likolobe empa o batla ho etsa bonnete ba hore o hlile o etsa chelete. Likhoeling tse tšeletseng tse fetileng o bolokile tlaleho e hlokolosi ea Litsenyehelo tsohle tsa likolobe tsa hae. Kajeno o rekisitse likolobe 'me joale o batla ho bala ho bona hore na o entse phaello khoebong ea hae ea likolobe.

Mohato oa 1. Lebitso la Khoebo	
Mohato oa 2. Bolelele ba Khoebo	
Mohato oa 3. Litsenyehelo – Lethathamo la lintho tse hlokahalang	Litsenyehelo
LITEHELO TSOHLE	
Mohato oa 4. Chelete – lekanya	Chelete
KAKARETSO MOTSENO	

Mohato oa 5.

KAKARETSO MOTSENO	- LITEHELO TSOHLE	= MOLEMO
	-	=

Buka ea Pauluse:

2 likolobe R40
Lijo tsa malinyane a mabeli R50

Nako

Ho Hola Nako (palo ea matsatsi)	
Phaello / che. matsatsi	

Ente R2

Theko ea ho rekisa R1.75 / kg
Boima ba 'mele 80 kg
Matsatsi a ho hodisa 100 matsatsi

Mohlala 3 – Lebenkele la Liaparo la John

John o ne a batla ho etsa bonnete ba hore lebenkele la hae la liaparo le sebetsa hantle. O ile a boela a boloka litlaleho tsa likhoeli tsa ho qetela tsa 6, empa o ile a ferekana haholo. O ne a sa tsebe hantle hore na o lokela ho ngola eng le hore na ha aa lokela ho ngola eng.

Latela mehato ena ho thusa John ho bala phaello ea hae:

Mohato oa 1: Tlosa ntho leha e le efe e sa amaneng le khoebo ea ho rekisa liaparo.

Mohato oa 2: Sheba le ho tseba Litsenyehelo tsohle. Kenya Litsenyehelo karolong ea Litsenyehelo leqepheng la mosebetsi.

Mohato oa 3: Sheba lethathamong 'me u khethe chelete eo a e fumaneng ka setaleng sa liaparo – e behe karolong ea chelete ea leqephe la mosebetsi.

Mohato oa 4: Joalokaha u entse ho Pauluse, sebelisa Litsenyehelo le phaello ho bona hore na John o entse phaello.

Bukana ea John

Ho reka liaparo tsa ho rekisa	500	Ho rekisa liaparo	600
Chelete ea sekolo	300	Lijo tsa lelapa	50
Mokotla oa sekolo	40	Ho rekisa liaparo	500
Rente ea mabenkele	100	Ho reka limpho bakeng sa mokete	300
Ho rekisa liaparo	400		

Mohato oa 1. Lebitso la Khoebo	
Mohato oa 2. Bolelele ba Khoebo	
Mohato oa 3. Litsenyehelo - Lenane la lintho tse hlokalahalang	Litsenyehelo
LITEHELO TSOHLE	
Mohato oa 4. Chelete	Chelete
KAKARETSO MOTSENO	

Mohato 5.

KAKARETSO MOTSENO	LITEHELO TSE NYENYANE	= MOLEMO

Nako:

Bolelele ba khoebo (likhoeli)	
Phaello / che. likhoeli	
Phaello / che. likhoeli / matsatsi a 30	

Khoebo ea Hau

Mohato oa 1. Lebitso la Khoebo -	
Mohato oa 2. Bolelele ba Khoebo -	
Mohato oa 3. Litsenyehelo - Lethathamo la lintho tse hlokahalang	Litsenyehelo
LITEHELO TSOHLE	
Mohato oa 4. Chelete - lekanya	Chelete
KAKARETSO MOTSENO	

Mohato oa 5.

KAKARETSO MOTSENO	LITEHELO TSE NYENYANE	= MOLEMO

Nako:

Thuto ea 8: Kgetho a Ho Bapisa Mefuta ea Mekoloto (Baahi ba Temo)

O hloka 500 ho reka manyolo le raese e eketsehileng. U ka khetha ho tse tharo tse ka tlase:

1. Rekisa lijalo tsa hau pele ho nako. U rekisa kotulo ea hau (1200kg) ka 1.5 k'hilograma sebakeng sa 2 k'hilograma.

Phaello e ka bang teng = _____ * _____ = _____

Chelete e fumanoeng = _____ * _____ = _____

Litsenyehelo tsa sekoloto = _____ - _____ = _____

2. U alima 500 bakeng sa likhoeli tse hlano u lefa 10% tsoala e bonolo.

Litsenyehelo tsa sekoloto = _____ * _____ * _____ = _____

3. U alima 500 'me u lumela ho lefa 800 ka likhoeli tse 5

Litsenyehelo tsa sekoloto = _____ - _____ = _____

U khetha khetho efe?

Thuto ea 8: Khetho ea B Ho Bapisa Mefuta ea Likoloto (Baahi ba Litoropo)

U hloka 500 ho reka manyolo le raese e eketsehileng. U ka khetha ho tse tharo tse ka tlase:

1. U alima 500 bakeng sa likhoeli tse hlano u lefa 10% tsoala ea Compound.

Kakaretso ea chelete e lokelang ho lefa = _____ * _____ * _____ * _____ * _____ * _____ = _____

Litsenyehelo tsa sekoloto = kakaretso ea ho lefa – chelete ea kalimo = _____ – _____ = _____

2. U alima 500 bakeng sa likhoeli tse hlano u lefa 10% tsoala e bonolo.

Litsenyehelo tsa sekoloto = _____ * _____ * _____ = _____

3. U alima 500 'me u lumela ho lefa 800 ka likhoeli tse 5

Litsenyehelo tsa sekoloto = _____ – _____ = _____

U khetha khetho efe?

Thuto ea 9: Mokhoa oa ho Tsoa Sekolotong

Re ka tsoa likolotong haeba re:

- ipolela diphoso tsa rona mme o etse qeto ya ho fetoha
- tela litakatso hona joale, e le hore re ka ba le tokoloho
- rekisa lintho tseo e seng tsa bohlokoa
- e-ba le boqapi 'me u etse moralo ka liphetoho tse nyane ho lefa mekoloto e saletseng morao
- rapela le ho lebella thuso ea Molimo

Mehato ea ho bala potoloho ea mekoloto ea rona:

Mohato oa 1: Bala seo u se fumanang (Kakaretso ea chelete e kenang)

Mohato oa 2: Ntsha sekoloto (Tefo ea kalimo)

Mohato oa 3: Ntsha tsoala (Tefo ea tsoala)

Mohato oa 4: Ntsha Litsenyehelo tsohle tsa lelapa (tse tloaelehileng khoeli le khoeli le Litsenyehelo tse ling)

Mohato oa 5: Bala kakaretso

Haeba seo u se hlokanang se le seholo ho feta seo u nang le sona, joale phapang pakeng tsa liphetoho tse peli ke molato.

Pheta ka selemo se seng le se seng.

Selemo: _____	
Fumana (kakaretso ea chelete e kenang)	
- Pusetso ea kalimo	
- Tefo ea tsoala	
- Litsenyehelo tsohle tsa lelapa	
= Kakaretso	

Selemo: _____	
Fumana (kakaretso ea chelete e kenang)	
- Pusetso ea kalimo	
- Tefo ea tsoala	
- Litsenyehelo tsohle tsa lelapa	
= Kakaretso	